

SIGNALISACIOUN

De panèu en prouvençau pèr lou Pargue Naturau de la Santo-Baumo... (pajo 4)



Prouvènço d'aro

Tóuti li mes, lou journau de la Prouvènço d'aro

Nouvèmbe de 2018

n° 348

2,10 €

Coungrès Forum d'Oc

à l'Auditorium
dóu MAMAC de Niço
Dissate 17 de novèmbre
Viéure en diversita
en Prouvènço-Aup-Costo d'Azur

- 13 ouro 30 : Acuei
- 14 ouro : Duberturo dóu Coulòqui pèr M. lou Maire de Niço.
- 14 ouro 15 : *Les perspectives du Forum d'Oc dans le contexte présent.* pèr Gui Revest, Majourau dóu Felibrige, President dóu Forum d'Oc.
- + Videofilm : Lou Forum d'Oc, un proujèt en chantié. Uno lengo pèr federa la diversita.
- 14 ouro 45 : Crestian Lagarde, proufessour à l'Universita de Perpignan, *Restaurer la langue des origines: assembler la diversité par la permanence d'un repère stable.*
- 15 ouro 15 : Jan-Lu Gagliolo, proufessour de lengo d'oc, majourau dóu Felibrige, counseié municipau delega au patrimòni e à la lengo nissarto, coumuno de Niço. *Agir pour la langue régionale dans la cinquième ville de France.*
- 15 ouro 45 : Escàmbi emé lis intervenènt.
- 16 ouro : Pauso. *Transmettre la langue à la jeunesse dans un carrefour culturel.*
- + Videofilm : Lu joves e l'avenir de la lenga.
- 16 ouro 20 : Proumiero taulo redouno animado pèr Oulivié Pasqueti, proufessour de lengo d'oc, coumedian, respounsable culturau emé Isabelle Fabre, direitriço de l'escolo bilengo de Cuers; Melanio Garnerio, escoulano au Licèu Masséna de Niço; Angelico Marçais, majouralo dóu Felibrige, ensignant à l'escolo bilengo dis Orangers à Niço; Ano-Mario Sgaravizzi, proufessour de lengo d'oc; Remi Gasiglia, proufessour à l'Universita de Niço; Patric Meyer, associacioun *Cantar lou País*. Crea dins un espaci de counfluènci.
- + Videofilm : Faire avans.
- 17 ouro 10 : Segoundo taulo redouno animado pèr Liza, jornalista, autour-coumpousitour-interprète; emé Inès Cavalcanti, Chembra d'Oc de Dronero (Piemount); Zine, *Nissa Pantaï*; Patrice Arnaudo, *Cultura Viva*; Pascal Colletta, ensignant, escrivan e respounsable culturau; Jan-Lu Domenge, proufessour dis escolo, etnoulogue; Louis Pastorelli, *Nux Vomica*.
- 18 ouro : Counclusioun musicalo emé lou groupe *Li Falabracs* de Valdeblorre.
- Escàmbi e aperitiu (Pissaladièra e tourta de blea).
- Auditorium dóu MAMAC (Auditorium du Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain)
- Place Yves Klein – Niço.
- contactforumdoc@gmail.com

Un Partit nòu pèr Prouvènço



11 de novèmbre 1918

I jóuini felibre mort à la guerro

L'aubre èro bèu, e branquejavo;
Lou pège èro fièr di cepoun;
E, quand lou clar soulèu rajavo,
Èro uno joio de cansoun
Dins touto la fougouso ramo.

L'aubre èro bèu : avié milo amo.
Mai soun vengu de malandrin
Arma de poudadouiro e d'aisso;
E l'aubre es aro chapla prim...
Lou pège es mourtinèu, e laisso
Rala sa paura sabo en plour.
Bòchi, i'avès pres sa belour!

Plouran, vuei ! Mai cregniugués pas
Que la doulour siegue flaquiero,
Bràvi jouvènt que sias toumba
E dourmès vuei vers la frontiero.

L'aubre de nòsti Dre majour, lou mantendren
Dis Aliscamp, veirés que reprendra belòri....
E, quitant de gèmi, Mort ama, cantaren
E vòsti noum e vosto glòri !

...
Dóu tèms de la longo e necrouso guerro, ai fa
moun devé e quàuqui vers.

...
Aro que lou rounfle di canoun nous fouito
plus lis auriho, i'a d'obro pèr li Pelous de
Prouvènço que volon garda dóu Miejour li

nèsci que n'en mespreson la lengo, lis us e li
gènt. An de boumbarda sènsò boumbo, mai à
cop d'esperit e de bon sens, pèr la grandour
de noste terraire. An de faire respeta li dre e li
liberta de la Prouvènço, coume an fa di tren-
cado li mai aubusado. An de crea lou partit
prouvençau que lis ome de tóuti li partit n'en
poudran èstre sènsò renega sis aspiracioun
especialo. O, l'Escolo dóu Boumbardannen,
après agué countribuí à metre la Franço à
l'abri di Barbare e à l'ounour dóu mounde,
à de travaia de cors e d'amo emé l'ajudo
de tóuti li bon Miejournal, pèr faire la
Prouvènço plus auto e plus bello souto soun
soulèu !

Marius Jouveau

Soumet de la Francoufounio

À-n-Erevan en Armenio,
s'es planta lou coutèu de la
lengo franceso...

Pajo 2

Prouvènço Nacioun

Alan Guarino, soun presi-
dènt presènto l'acioun de
soun partit...

Pajo 6

Lou prouvençau à la faculta d'Ais

Bono nouvello, lis estudiant
soun mai nombreux aquest
an...

Pajo 3